

.....
Ime (ime jednog roditelja) Prezime
.....
Adresa (ulica i broj)
.....
Mjesto, poštanski broj
.....
Kontakt telefon
.....
JMBG
.....
Broj lične-osobne karte

GRAD GRAČANICA			
Primljeno:			
Org.jedinica	Klas.oznaka	Redni broj	Godina

**SLUŽBA ZA UPRAVU,
DRUŠTVENE DJELATNOSTI,
BORAČKO INVALIDSKU ZAŠTITU I
ZAJEDNIČKE POSLOVE**

PREDMET: Zahtjev za nadoknadu troškova prijevoza radi liječenja

MINISTARSTVO ZA BORAČKA PITANJA TUZLANSKOG KANTONA

Ulica Rudarska, broj 65, 75 000 Tuzla
putem Službe za boračko-invalidsku zaštitu Gračanica

Molim Naslov da mi odobri nadoknadu troškova prijevoza radi liječenja jer sam radi ostvarivanja zdravstvene zaštite bio upućen van mjesta prebivališta, a na teritoriji Bosne i Hercegovine. Obzirom da imam status branioca po odredbama člana 1. stav (1) i 4. Zakona o dopunskim pravima branioca i članova njihovih porodica, jer sam:

(navesti status: član porodice poginulog, umrlog, nestalog branioca/ ratni vojni invalid/ nosilac najvišeg ratnog priznanja i odlikovanja/ demobilisani branilac),

Molim Naslov da pozitivno riješi moj zahtjev i odobri traženu nadoknadu.

Uz zahtjev prilažem potrebnu dokumentaciju utvrđenu Pravilnikom, Prilog popisa potrebne dokumentacije uz zahtjev za nadoknadu troškova prijevoza i to:

- SVI (korisnici iz tačke: a), b), c), i d)) – dokaz da je Korisnik, u zakazanom terminu, bio na pregledu u ustanovi u koju je upućen (*original ili ovjerena fotokopija*),
- SVI (korisnici iz tačke a), b), c), i d)) – dokaz o korištenju javnog prijevoza (povratna karta iz javnog prevoza iz perioda zakazane i obavljenje zdravstvene zaštite Korisnika) ili potvrda registrovanog javnog prevoznika o cijeni povratne karte (*original ili ovjerena fotokopija*),
- za *demobilisanog branioca* – dokaz o pripradnosti boračkoj populaciji – uvjerenje koje izdaje nadležni organ odbrane (*original ili ovjerena fotokopija*),
- za *demobilisanog branioca* – dokaz o zaposlenju svih punoljetnih članova domaćinstva i visini stalnih izvora prihoda (ftc. tri posljednje platne liste i/ili ček od PIO penzije) (*original ili ovjerena fotokopija*),
- za *demobilisanog branioca* – uvjerenje iz ispostave porezne uprave za kandidata i sve punoljetne nezaposlene članove domaćinstva (*original ili ovjerena fotokopija*),
- za *demobilisanog branioca* – uvjerenje iz porezne uprave da kandidat i punoljetni člnovi domaćinstva ne ostvaruju dodatne prihode (*original ili ovjerena fotokopija*),
- za *demobilisanog branioca* – kućna lista (*original ili ovjerena fotokopija*).

Gračanica, godine

.....
Svojeručni popis podnosioca zahtjeva

PRILOG
popis potrebne dokumentacije uz
zahtjev za nadoknadu troškova prijevoza

Redni broj:	Naziv dokumenta	Organ koji izdaje dokument	Ko pribavlja dokumentaciju
1.	a) za članove porodice poginulog, umrlog, nestalog branioca i ratnog vojnog invalida kopija prvostepenog ili revizionog rješenja (poslednje rješenje na snazi), b) za dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja ukoliko nema status člana porodice šehida, poginulog, umrlog i nestalog branitelja ili RVI, ovjerena fotokopija rješenja o ostvarivanju prava na mjesečni novčani dodatak, c) za <u>demobilisanog branioca</u> dokaz o pripadnosti boračkoj populaciji – uvjerenje koje izdaje nadležni organ odbrane (<i>dokumenti pod a), b) ili c) moraju biti dostavljeni kao original ili ovjerena fotokopija</i>),	Općinska služba za boračko invalidsku zaštitu (tačka a) i b)) Odjeljenje odbrane (tačka c)	Služba za boračko invalidsku zaštitu (tačka a) i b)) Podnosilac zahtjeva/ Korisnik (tačka c)
2.	Dokaz o korištenju javog prijevoza (povratna autobusna karta / pojedinačne autobusne karte iz perioda zakazane i obavljene zdravstvene zaštite Korisnika) ili potvrda registrovanog javnog prevoznika o cijeni povratne autobusne karte / pojedinačnih autobusnih karti (original ii ovjerena fotokopija)	Regostrovani prevoznik	Podnosilac zahtjeva/ Korisnik
3.	Dokaz da je Korisnik, u zakazanom terminu, bio na pregledu u ustanovi u kojoj je upućen <i>original ili ovjerena fotokopija</i>),	Zdravstvena ustanova	Podnosilac zahtjeva/ Korisnik
4.	za <u>demobilisanog branioca</u> – dokaz o zaposlenju svih punoljetnih članova domaćinstva i visini stalnih izvora prihoda (<i>ftc. tri poslednje platne liste i/ili ček od PIO penzije</i>) (<i>original ili ovjerena fotokopija</i>),	Organ/ustanova/preduzeće gdje je kandidat zaposlen ili Poslovnica PIO - MIO	Podnosilac zahtjeva/ Korisnik
5.	za <u>demobilisanog branioca</u> – uvjerenje iz porezne uprave da kandidat i punoljetni članovi domaćinstva ne ostvaruju dodatne prihode (<i>original ili ovjerena fotokopija</i>),	Porezna uprava FBiH Ispostave porezne uprave	Podnosilac zahtjeva
6.	za <u>demobilisanog branioca</u> – uvjerenje iz ispostave porezne uprave za kandidata i sve punoljetne nezaposlene članove domaćinstva (<i>original ili ovjerena fotokopija</i>),	Ispostave porezne uprave	Podnosilac zahtjeva/ Korisnik
7.	za <u>demobilisanog branioca</u> – kućna lista (<i>original ili ovjerena fotokopija</i>),	Općinska služba	Podnosilac zahtjeva/ Korisnik